

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, Podgorica, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: **Naručilac**);

Konsultanta: Petra Vučinića, sa sjedištem u Podgorici,
(u daljem tekstu: **Konsultant**).

JMBG

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje konsultantskih usluga u vezi izrade Akcionog plana za upravljanje procesima pribavljanja i evaulacije bankarskih garancija u u razvojnim projektima iz oblasti turizma koji obuhvata analizu i opis relevantnog pravnog okvira primjenjivog na bankarske garancije i predlog konkretnih mjera za unapređenje procesa Ministarstva pri pribavljanju i potvrđivanju dostavljenih bankarskih garancija.

OBIM USLUGA

Član 2

Konsultant se obavezuje da :

- da zadatak iz člana 1 ovog ugovora izvrši najkasnije do 25.12.2024 godine i naučiocu dostavi Akcioni plan.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, iznosi 4.800,00 eura (četiri hiljade osam stotina eura) u neto iznosu.

Naručilac se obavezuje da Konsultantu plati naknadu, nakon dostavljanja Akcionog plana, u neto iznosu od 4.800,00 eura, na žiro račun Konsultanta , koji se vodi kod

Shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015, 83/2016 i 67/2019) sve ostale obaveze padaju na teret Konsultanta.

ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 4

Ugovor se zaključuje za obavljanje usluge-dostavljanje Akcionog plana, najkasnije do 25.12.2024 godine.

Prava i obaveze iz ovog ugovora teku danom potpisivanja ugovora.

OBAVEZE UGOVORENIH STRANA

Član 5

Konsultant se obavezuje:

- da usluge koje su predmet ovog Ugovora obavlja profesionalno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem;
- da sve usluge izvrši samostalno;
- da odmah po zahtjevu Naručioca pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim, nekvalitetnim radom ili njegovom krivicom;

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- da po dogovorenom terminu i planu Konsultanta uvede u posao, što podrazumijeva obezbjeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla;
- da Konsultanta uvede u posao danom potpisivanja ugovora;
- da izvrši plaćanje za usluge koje su predmet ovog Ugovora, na način preciziran u članu 3. ovog Ugovora.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći:

- istekom ugovorenog perioda;
- pismenim sporazumom ugovorenih strana;
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Konsultanta, bez otkaznog roka;
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere i sl.)

OSTALE ODREDBE

Član 8

U slučaju spora nadležan je Osnovni sud Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri primjerka, a po dva dobijaju obje ugovorne strane.


ZA NARUČIOCA

Ministar

Ernad Suljević



KONSULTANT


Petar Vučinić



Crna Gora

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mim.gov.me
www.gov.me/mim

Broj: 01-100/25-616

10. april 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1. Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane, i
- 2. Uroš Raičević**, diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema, ul. Podgorica, JMBG , žiro-račun , (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Kabineta ministra u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, izradi aplikativnih sistema za unapređenje digitalnih vještina i kompetencija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- pružanje stručne pomoći i IT usluga;
- pružanje stručne pomoći pri davanju savjeta i mišljenja.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti j isplatu mjesečnom nivou u iznosu od 800,00 eura neto iznos, odnosno 893,85 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod _____, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 10. aprila - 31. maja 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEDENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 10.04.2025. godine

NARUČILAC

MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Uroš Raičević



Crna Gora

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mirn.gov.me
www.gov.me/mirn

Broj: 01-100/25-616/2

01. jun 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

- 1. Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,
- 2. Uroš Raičević**, diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema, ul. Iva Vizina bb, Podgorica, JMBG _____ žiro-račur _____, (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Kabineta ministra u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, izradi aplikativnih sistema za unapređenje digitalnih vještina i kompetencija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- pružanje stručne pomoći i IT usluga;
- pružanje stručne pomoći pri davanju savjeta i mišljenja.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti j isplatu mjesečnom nivou u iznosu od 800,00 eura neto iznos, odnosno 893,85 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod _____, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 10. aprila - 31. maja 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEDENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.


Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 01.06.2025. godine


NARUČILAC
MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Uroš Raičević





Crna Gora

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mirn.gov.me
www.gov.me/mirn

Broj: 01-100/25-975

01. jun 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,
2. **Šejla Salković**, magistar socijalnog rada, ul. _____, Bijelo Polje, JMBG _____, žiro-račun _____, (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, sa ciljem unapređenja procesa planiranja, sprovođenja i plaćanja razvojnih i investicionih inicijativa, kao i unapređenja saradnje sa civilnim sektorom.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Stručna podrška u pripremi i realizaciji regionalnih razvojnih politika i investicionih projekata;
- pružanje stručne pomoći pri davanju savjeta i mišljenja.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu mjesečnom nivou u iznosu od 800,00 eura neto iznos, odnosno 893,85 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod _____, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od 01. juna - 31. avgusta 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEDENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 01.06.2025. godine

NARUČILAC

MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Šejla Salković

Šejla Salković

Broj:01-100/25-1260

30. jul 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANTSКИH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

NARUČIOCA Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu : Naručilac) s jedne strane i

KONSULTANTA Gorana Jovetića, doktora ekonomskih nauka, ul.

Podgorica, JMBG

žiro račun br

kod

(u daljem tekstu: Konsultant), s druge strane.

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama koje se odnose na oblast regionalnog razvoja.

II OBAVEZA UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Konsultant se obavezuje da će Naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- izrade Nacrta revidirane Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2023-2027. godine,
- pisanja Javnog poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom priprema Predloga revidirane Strategije iz stava 1, alineja 1 ovog člana,
- učestvovati u izradi Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Metodologiji izračunavanja stepena konkurentnosti jedinica lokalne samouprave,
- učestvovati u izradi Predloga uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave,
- pružanja stručne pomoći u ostvarivanju ciljeva postavljenih u Programu rada Vlade, u ugovornom periodu.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da Konsultantu plati naknadu, u bruto iznosu od 5.000,00 eura (i slovima: pet hiljada eura), na žiro račun br. _____ kod _____

Shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica sve ostale obaveze padaju na teret Konsultanta.

Naručilac se obavezuje da će Konsultantu izvršiti plaćanje u dvije jednake rate i to:

- 2.500,00 eura (i slovima: dvije hiljade eura) do 30. avgusta 2025. godine, nakon dostavljenog Izvještaja o obavljenom poslu koji se odnosi na izradu Nacrta revidirane Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2023-2027. godine i teksta Javnog poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti,
- 2.500,00 eura (i slovima: dvije hiljade eura) do 1. oktobra 2025. godine, nakon dostavljenog Izvještaja o obavljenom cjelokupnom poslu.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Konsultant se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog ugovora pružati u periodu od 31. jula do 1. oktobra 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane putem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Konsultant ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom,
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Konsultantom.

Naručilac i Konsultant su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Konsultant će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama Člana 15 Zakona o javnim nabavkama ništavan je.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 9.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Naručilac zadržava 3 (tri), a Konsultant 1 (jedan).

Podgorica, 30. Jul 2025. godine.

NARUČILAC

Ministar

Emir Suljević



KONSULTANT

dr Goran Jovetić

Goran Jovetić



Broj: 01-100/25-1475

15. septembar 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,

i
2. **Dzermal Lekić**, dipl. ekonomista, ul. _____, žiro-račun _____ kod _____ Podgorica JMBG _____ (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, izradi aplikativnih sistema za unapređenje digitalnih vještina i kompetencija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Analiza postojećih procedura i priprema za digitalnu transformaciju, sprovedisveobuhvatno snimanje stanja i analizu postojećih procedura i procesa unutar Ministarstva. Ovo podrazumijeva identifikaciju administrativnih postupaka, internih pravila i tokova rada, utvrđivanje utvrđivanje konkretnih registara između kojih je razmjenjuju informacije, te predlaganje konkretnih mjera za poboljšanje efikasnosti.
- Definisanje prioriteta oblasti u bliskoj saradnji sa rukovodstvom Ministarstva, učestvovati u utvrđivanju i definisanju strateških prioriteta za naredni period. Konsultant će analizirati postojeće strateške i planske dokumente, kao i rezultate dosadašnjih aktivnosti kako bi pomogao da se jasno odrede ključne

oblasti djelovanja I reforme. Na osnovu ove analize, consultant će formulisati preporuke o tome na koje sektore ili inicijative Ministarstvo treba da usmjeri resurse radi postizanja najvećeg efekta u procesu digitalne transformacije.

- Jačanje institucionalnih kapaciteta: Osmišljavanje I sprovođenje aktivnosti za jačanje kapaciteta zaposlenih I organizacione structure Ministarstva. Ovo može uključivati organizovanje ciljane obuke, radionica ili sesija mentorstva ta službenike Ministarstva u oblasti ICT-a.
- Unapređenje postojećih informacionih Sistema: Evaluirati trenutne informacione sisteme I predložiti poboljšanja. Konsultant će uraditi analizu postojećih informacionih Sistema I sprovesti intervjue sa korisnicima, te identifikovati načine kako da se poveća njihovo zadovoljstvo upotrebom IS, u skladu sa najboljim praksama.
- Podrška realizaciji projekata sa ReSPA: Kao predstavnik Ministarstva, consultant će pružiti tehničku podršku implementaciji posebnog projekta u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA). Konsultant će biti zadužen za praćenje realizacije projektnih zadataka, tehničku podršku zaposlenima u Ministarstvu I osiguravanje da projekat bude u skladu sa ciljevima Ministarstva. Takođe, consultant će pripremati izvještaje o napretku projekta I predstavljati rezultate Ministarstvu I drugim relevantnim akterima.
- Izvještavanje I savetodavna podrška: Redovno izvještavati rukovodstvo Ministarstva o nalazima, sprovedenim aktivnostima I preporukama tokom angažmana. Na kraju perioda angažmana, consultant će sačiniti završni izvještaj koji sumira ostvarene rezultate, identifikovane izazove I predlaže dalje korake za održavanje započetih reformi. Takođe, tokom cijelog angažmanakonsultant će djelovati kao savjetnik ministra I ostalih visokih zvaničnika, pružajući im stručne savjete u oblasti digitalne transformacije, kako bi odluke Ministarstva bile zasnovane na analizama I najboljim praksama.

Član3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da Konsultantu plati naknadu, u bruto iznosu od 5.500,00 eura na žiro račun br. _____ kod _____

Shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica sve ostale obaveze padaju na teret Konsultanta.

Naručilac se obavezuje da će Konsultantu izvršiti plaćanje u tri jednake rate i to:

- 1.833.33 eura do 15. oktobra 2025. godine, nakon dostavljenog Izvještaja o obavljenom poslu koji se odnosi na pripremu dokumentacije za Program Fonda za inovacije, koordinacija na razvoju platforme za javne konkurse NVO.
- 1.833.33 eura do 15. novembra 2025.godine, nakon dostavljenog Izvještaja o obavljenom poslu koji se odnosi na analizu postojećih procedura i priprema za digitalnu transformaciju, sprovedisveobuhvatno snimanje stanja i analizu postojećih procedura i procesa unutar Ministarstva.
- 1.833.33 eura do 15. decembra 2025.godine, nakon dostavljenog Izvještaja o obavljenom cjelokupnom poslu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca ; ko , nakon dostavljanja Izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 15. septembra - 31. decembra 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEDENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 15.09.2025. godine

NARUČILAC

MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Dzemail Lekić



Crna Gora

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mim.gov.me
www.gov.me/mim

Broj: 01-100/25-1606

01. oktobar 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,
2. **Semra Kurpejović**, sanitarni tehnološki inženjer, ul. _____, Rožaje, JMBG _____, žiro-račun _____, (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva regionalno investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, sa ciljem unapređenja procesa planiranja, sprovođenja i plaćanja razvojnih i investicionih inicijativa, kao i unapređenja saradnje sa civilnim sektorom.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- Stručna podrška u pripremi i realizaciji regionalnih razvojnih politika i investicionih projekata;
- pružanje stručne pomoći pri davanju savjeta i mišljenja.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti na mjesečnom nivou u iznosu od 800,00 eura neto iznos, odnosno 893,85 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod _____, nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 01. oktobra - 31. decembra 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEDENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 01.06.2025. godine

NARUČILAC



MINISTAR

Ernad Suljević

IZVRŠILAC

Semra Kurpejović



Crna Gora

Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja
i saradnje sa nevladinim organizacijama

Adresa: Cetinjski put bb
81000 Podgorica, Crna Gora
email: kabinet@mim.gov.me
www.gov.me/mim

Broj: 01-100/25-754

13. maj 2025. godine

UGOVOR O PRUŽANJU KONSULTANSKIH USLUGA

Ovaj ugovor zaključen je između:

1. **Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama**, sa sjedištem u Podgorici, Cetinjski put bb, PIB: 11100163, koga zastupa ovlašćeno lice, mr Ernad Suljević, ministar (u daljem tekstu: naručilac), s jedne strane,
- i
2. **Anto Stanišić**, specijalista poslovne bezbjednosti, ul. _____, Bar, JMBG _____, žiro-račun: _____ (u daljem tekstu: izvršilac), s druge strane

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje konsultantskih usluga za potrebe Kabineta ministra u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, izradi aplikativnih sistema za unapređenje digitalnih vještina i kompetencija.

II OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2.

Izvršilac se obavezuje da će naručiocu pružiti usluge, i to u dijelu:

- pružanje stručne pomoći i analize stanja korišćenja EU fondova opredijeljenih za regionalni razvoj.

Član 3.

Naručilac se obavezuje da stavi na raspolaganje podatke koji su od interesa za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora.

Naručilac će odrediti predstavnika za neposrednu i stalnu vezu sa izvršiocom i organizaciju poslovnih aktivnosti kod naručioca vezanih za realizaciju zadatka.

III NAČIN I DINAMIKA PLAĆANJA

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će za pružene usluge izvršiti isplatu mjesečnom nivou u iznosu od 600,00 eura neto iznos, odnosno 727,27 eura u bruto iznosu.

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos za pružene usluge, uplatiti na žiro račun Izvršioca kod _____ nakon dostavljanja izvještaja o realizaciji aktivnosti.

IV ROK I MJESTO IZVRŠENJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja obje ugovorne strane.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati u periodu od od 13. maja - 13. avgusta 2025. godine.

V RASKID UGOVORA

Član 6.

Ovaj Ugovor se može raskinuti na zahtjev jedne ugovorne strane, putem pismenog obavještenja drugoj ugovornoj strani najmanje 30 (trideset) dana prije namjeravanog raskida. Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako:

- Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom
- Naručilac, tokom pružanja usluge, ne bude obezbjeđivao potrebnu dokumentaciju i informacije neophodne za kvalitetno pružanje predmetne usluge i adekvatnu saradnju i komunikaciju svojih službenika sa Izvršiocom.

Naručilac i Izvršilac su obavezni da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozovu jedan drugog i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta u pružanju predmetne usluge.

VI OBEZBJEĐENJE KVALITETA USLUGE

Član 7.

Izvršilac će nastojati da predmetnu uslugu pruži kvalitetno i u svom najboljem znanju uvjerenju i obavezan je da tokom pružanja usluge postupa po svim primjedbama i sugestijama Naručioca datih u skladu sa relevantnim propisima i pravilima struke.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove koji bi proistekli iz ovog Ugovora rješavaju sporazumno, a ako sporazum nije moguć, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 9.


Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih naručilac zadržava 3 (tri), a izvršilac 1 (jedan).

Podgorica, 10.04.2025. godine

NARUČILAC

MINISTAR

Ernad Suljević



IZVRŠILAC

Anto Stanišić

